

NINJA®

AF180EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

AIR FRYER MAX



HVALA

na kupovini Ninja® Air Friteze

ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Broj serije: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je kupljeno: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 1750W

Savjet: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom koja se nalazi na pozadini uređaja, pored kabla za napajanje.



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom u EU. Kako biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Za vraćanje korišćenog uređaja, molimo koristite sisteme za povrat i sakupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti proizvod radi ekološki bezbjedne reciklaže.

VAŽNA UPUTSTVA SAMO ZA DOMAĆINSTVO

Pročitajte sva uputstva prije korištenja vašeg Ninja® Air Fryer Max.

Kada koristite električni aparat, uvijek treba poštovati osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

⚠ UPOZORENJA

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su ih podučili o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju opasnosti koje su uključene.
- 2 Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece. **NE** dozvolite da aparat koriste djeca. Potrebno je blisko nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- 3 Da biste eliminisali opasnost od gušenja za malu djecu, uklonite i bacite zaštitnu navlaku koja je postavljena na utičnici ovog aparata.
- 4 Djeca se ne smiju igrati sa aparatom.
- 5 Da biste spriječili požar, **NE** stavljajte aparat na ili blizu plinskog ili električnog šporeta, ili u zagrijanu pećnicu.
- 6 **NIKADA** ne koristite električnu utičnicu ispod radne površine.
- 7 **NIKADA** ne povezujući ovaj aparat na eksterni tajmer ili odvojen sistem daljinskog upravljanja.
- 8 **NE** koristite produžni kabl. Kratak kabl za napajanje se koristi da se smanji rizik od toga da djeca mlađa od 8 godina zgrabe kabl ili se u njemu zapletu i da se smanji rizik od spoticanja o dužem kabl.
- 9 Da biste se zaštitili od električnog udara, **NE** uranjajte kabl, utikače ili kućište glavne jedinice u vodu ili drugu tečnost. Kuhajte samo u fioci koja je obezbijeđena.
- 10 Redovno provjeravajte aparat i napajanje. **NE** koristite aparat ako je oštećen kabl ili utikač. Ako aparat ne funkcioniše ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite korištenje i pozovite korisničku službu.
- 11 **UVIJEK** osigurajte da je aparat pravilno sastavljen prije korištenja.
- 12 **NE** prekrivajte ventil za usisavanje vazduha ili ventil za ispuštanje vazduha dok je aparat u radu. To će spriječiti ravnomjerno kuhanje i može oštetiti aparat ili izazvati pregijavanje.
- 13 Prije stavljanja uklonjive fiok u glavnu jedinicu, osigurajte da su ladica i jedinica čiste i suhe brisanjem mekom krpom.
- 14 Ovaj aparat je namijenjen samo za domaćinstvo. **NE** koristite ovaj aparat ni za šta drugo osim za njegovu namjenu. **NE** koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. **NE** koristite napolju. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 15 Namijenjeno je samo za korištenje na radnoj površini. Osigurajte da je površina ravna, čista i suha. **NE** pomjerajte aparat dok se koristi.
- 16 **NE** stavljajte aparat blizu ivice radne površine tokom rada.
- 17 **NE** koristite dodatne pribore koji nisu preporučeni ili prodati od strane SharkNinja. **NE** stavljajte dodatke u mikrovalnu pećnicu, toster pećnicu, konvekcijsku pećnicu ili konvencionalnu pećnicu ili na staklo keramičku ploču, električni grijač, plinski šporet ili roštilj na otvorenom. Upotreba dodatnih pribora koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povrede.
- 18 Kada koristite ovaj aparat, obezbijedite najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana za adekvatnu cirkulaciju vazduha.
- 19 **UVIJEK** osigurajte da je fioka pravilno zatvorena prije korištenja.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

- 20 NE** koristite aparat bez postavljene uklonjive fioke za kuvanje.
- 21 NE** koristite ovaj aparat za duboko prženje.
- 22** Sprečite kontakt hrane sa grejnim elementima. **NE** prepunite tokom kuvanja. Prekomerno punjenje može izazvati lične povrede ili oštećenje imovine ili uticati na sigurnu upotrebu aparata.
- 23** Napon utičnica može varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće bolesti, koristite termometar da proverite da li je vaša hrana kuvana na preporučenim temperaturama.
- 24** Ako jedinica ispušta crni dim, odmah isključite. Sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite bilo koje dodatke za kuvanje.
- 25 NE** dodirujte vruće površine. Površine aparata su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne podloge ili termo rukavice i koristite dostupne ručke.
- 26** Ekstremna pažnja mora biti upotrebljena kada aparat sadrži vruću hranu. Nepravilna upotreba može rezultirati ličnim povredama.
- 27** Prosuta hrana može izazvati ozbiljne opekotine. Držite aparat i kabl dalje od dece. **NE** dozvolite da kabl visi preko ivica stolova ili radnih površina ili dodiruje vruće površine.
- 28** Fioka i ploča za prženje postaju izuzetno vruće tokom procesa kuvanja. Izbegavajte fizički kontakt dok uklanjate fioku ili ploču iz aparata. **UVIJEK** stavite fioku ili ploču na površinu otporne na toplotu nakon uklanjanja. **NE** dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuvanja.
- 29** Čišćenje i održavanje korisnika ne bi trebalo da obavljaju deca.
- 30** Isključite iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja. Dozvolite da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, stavljanja ili uklanjanja delova i skladištenja.
- 31 NE** čistite metalnim spužvama. Komadići mogu otpasti sa spužve i dodirnuti električne delove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 32** Molimo vas da obratite pažnju na odjeljku Čišćenje i Održavanje za redovno održavanje uređaja.



Oznaka za čitanje i pregledanje uputstava kako bi se razumele operacije i upotreba proizvoda.



Oznaka za prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje uključeno sa ovom oznakom ignoriše.




Pazite da izbegnete kontakt sa vrućom površinom. Uvek koristite zaštitu za ruke kako biste izbegli opekotine.



Samo za unutrašnju i domaćinsku upotrebu.

DIJELOVI I DODACI



POZICIJA PLOČE ZA PRŽENJE

Gornja pozicija: Da biste postavili ploču za prženje u gornju poziciju fiok, pobrinite se da su izrezi sa prednje i zadnje strane fiok.

Donja pozicija: Da biste postavili ploču za prženje u donju poziciju fiok, pobrinite se da su izrezi sa lijeve i desne strane fiok.

UPOZNAVANJE SA VAŠOM FRITEZOM



Kada podešavate vreme, digitalni displej prikazuje HH

FUNKCIJE

MAX CRISP (MAX HRSAKAVOST):

Koristite za dodatnu hrskavost i krckavost zamrznutih namirnica uz malo ili nimalo ulja.

AIR FRY (PRŽENJE NA VAZDUHU):

Koristite ovu funkciju za hrskavost i krckavost hrane uz malo ili nimalo ulja.

ROAST (PEČENJE): Koristite aparat kao rernu za pečenje za sočna mesa, povrće i još mnogo toga.

BAKE (PEČENJE): Pripremite ukusne pečene poslastice i dezert.

REHEAT (ZAGREVANJE): Oživite ostatke tako što ćete ih blago zagrejati, ostavljajući hrskave rezultate.

DEHYDRATE (DEHIDRACIJA): Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave užine.

DUGMIĆI ZA RUKOVANJE

Strelice TEMP (Temperatura): Koristite strelice gore ▲ i dole ▼ da biste prilagodili temperaturu kuhanja za bilo koju funkciju osim MAX HRSAKAVOST pre ili tokom kuhanja.

Strelice TIME (Vrijeme): Koristite strelice gore ▲ i dole ▼ da biste podesili vrijeme kuhanja u bilo kojoj funkciji prije ili tokom kuhanja.

START/STOP dugme: Nakon odabira vremena i temperature, započnite kuhanje pritiskom na dugme **START/STOP**. Možete zaustaviti kuhanje u bilo kojem trenutku ponovnim pritiskom na dugme.

⏻ Dugme za napajanje isključuje uređaj i zaustavlja sve režime kuhanja.

NAPOMENA: Nakon 10 minuta bez interakcije sa kontrolnom tablom, aparat će ući u režim čekanja. Taster za napajanje će biti slabo osvijetljen.

PRE PRVE UPOTREBE


- 1 Uklonite i bacite sav pakovni materijal, promotivne oznake i traku sa aparata.
- 2 Uklonite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne mere opreza kako biste izbegli povrede ili oštećenja imovine.
- 3 Operite tiganj i rešetku za hrskavost u toploj, sapunastoj vodi, a zatim ih temeljno isperite i osušite. Tiganj i rešetka za hrskavost su takođe pogodna za pranje u mašini za sudove. NIKADA ne perite glavni aparat u mašini za sudove.
- 4 Kada koristite ovaj uređaj, ostavite najmanje 6 inča (15 cm) prostora iznad i sa svih strana za adekvatnu cirkulaciju vazduha.

KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA

Da biste uključili aparat, prvo priključite naponski kabl u zidnu utičnicu. Pritisnite taster za napajanje .

MAX HRSAKAVOST (MAX CRISP)

- 1 Provjerite da li je rešetka za hrskavost u fioci.




- 2 Pritisnite taster **MAX HRSAKAVOST**. Podrazumijevana podešena temperatura će se prikazati. Temperatura se ne može prilagoditi u funkciji **MAX HRSAKAVOST**.



- 3 Pritisnite strelice za **VIJEME** (gore i dole) da biste postavili željeno vreme kuhanja.




- 4 Dodajte sastojke u fiocu. Ubacite fioku u aparat.



- 5 Pritisnite taster **START/STOP** da započnete kuvanje.




NAPOMENA: Da biste promiješali sastojke tokom kuhanja, uklonite fioku i protresite je naprijed-nazad. Aparat će se automatski pauzirati kada se fioka ukloni. Ponovo ubacite fioku i kuhanje će se nastaviti.



- 6 Kada je kuhanje završeno, aparat će bipnuti, a na displeju kontrolne table će se pojaviti reč **KRAJ**.




- 7 Uklonite sastojke tako što ćete ih izručiti ili koristeći rukavice za rernu ili silikonske hvataljke/ pribor.



KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA

PRŽENJE NA VAZDUHU (AIR FRY)

- 1 Provjerite da li je rešetka za hrskavost u fioci.




- 2 Pritisnite taster **AIR FRY (PRŽENJE NA VAZDUHU)**. Podrazumijevana podešena temperatura će se prikazati. Koristite strelice za **TEMPERATURU** (gore i dole) da biste postavili željenu temperaturu.



- 3 Pritisnite strelice za **VRIJEME** (gore i dole) da biste postavili željeno vrijeme kuhanja.




- 4 Dodajte sastojke u fioku. Ubacite fioku u aparat.




- 5 Pritisnite taster **START/STOP** da započnete kuhanje..




NAPOMENA: Da biste promiješali sastojke tokom kuhanja, uklonite fioku i protresite je napred-nazad. Aparat će se automatski pauzirati kada se fioka ukloni. Ponovo ubacite fioku i kuhanje će se nastaviti.



- 6 Kada je kuhanje završeno, aparat će pisnuti, a na displeju kontrolne table će se pojaviti riječ **KRAJ**.




- 7 Uklonite sastojke tako što ćete ih izručiti ili koristeći rukavice za rernu ili silikonske hvataljke/pribor.



PEČENJE MESA I POVRĆA (ROAST)

- 1 Provjerite da li je rešetka za hrskavost umetnuta u donji položaj u fioci, ako je potrebno.




- 2 Pritisnite taster **PEČENJE**. Podrazumevana podešena temperatura će se prikazati. Pritisnite strelice za **TEMPERATURU** (gore i dole) da biste postavili željenu temperaturu.



- 3 Pritisnite strelice za **VRIJEME** (gore i dole) da biste postavili željeno vrijeme kuhanja.




- 4 Dodajte sastojke u fioku. Ubacite fioku u aparat.




- 5 Pritisnite taster **START/STOP** da započnete kuhanje.



- 6 Kada je kuvanje završeno, aparat će pisnuti, a na displeju kontrolne table će se pojaviti reč **KRAJ**.




- 7 Uklonite sastojke tako što ćete ih izručiti ili koristeći rukavice za rernu ili silikonske hvataljke/pribor.



KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA

PEČENJE KOLAČA (BAKE)

- 1 Provjerite da li je rešetka za hrskavost na mjestu, ako je potrebno. Ako koristite posudu za pečenje, rešetka za hrskavost nije potrebna.



- 2 Pritisnite taster **PEČENJE**. Podrazumijevana podešena temperatura će se prikazati. Pritisnite strelce za **TEMPERATURU** (gore i dole) da biste postavili željenu temperaturu.


NAPOMENA: Da biste prilagodili recepte iz vaše konvencionalne rerne, smanjite temperaturu Air Fryer-a za 10°C. Često provjeravajte hranu kako biste izbjegli prekuhanje.



- 3 Pritisnite strelce za **VIJEME** (gore i dole) da biste postavili željeno vreme kuhanja.




- 4 Dodajte sastojke u fioku. Ubacite fioku u aparat.




- 5 Pritisnite taster **START/STOP** da započnete kuhanje.



- 6 Kada je kuhanje završeno, aparat će pisnuti, a na displeju kontrolne table će se pojaviti riječ **KRAJ**.




- 7 Uklonite sastojke tako što ćete ih izručiti ili koristeći rukavice za rernu ili silikonske hvataljke/pribor.



ZAGRIJAVANJE (REHEAT)

- 1 Provjerite da li je rešetka za hrskavost u fioku.




- 2 Pritisnite taster ZAGRIJAVANJE. Podrazumijevana podešena temperatura će se prikazati. Pritisnite strelice za TEMPERATURU (gore i dole) da biste postavili željenu temperaturu.



- 3 Pritisnite strelice za VRIJEME (gore i dole) da biste postavili vrijeme zagrijavanja.




- 4 Dodajte sastojke u fioku. Ubacite fioku u aparat.




- 5 Pritisnite taster **START/STOP** da započnete zagrijavanje.



- 6 Kada je zagrijavanje završeno, aparat će pisnuti, a na displeju kontrolne table će se pojaviti riječ **KRAJ**.




- 7 Uklonite sastojke tako što ćete ih izručiti ili koristeći rukavice za rernu ili silikonske hvataljke/pribor.



KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA

DEHIDRIRANJE (DEHYDRATE)

- 1 Stavite prvi sloj sastojaka na dno fioke. Zatim umetnite rešetku za hrskavost unutar fioke i postavite drugi sloj sastojaka na rešetku za hrskavost.



NAPOMENA: Možete povećati kapacitet dehidriranja sa srednjim nivoom rešetke. Ako rešetka nije uključena u vaš model, dostupna je za kupovinu.



- 2 Ubaci fioku u aparat.
- 3 Pritisnite taster **DEHIDRIRANJE**. Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite strelice za **TEMPERATURU** (gore i dole) da biste postavili željenu temperaturu.


- 4 Pritisnite strelice za **VRIJEME** (gore i dole) da biste postavili željeno vreme dehidriranja.



- 5 Pritisnite taster **START/STOP** da započnete dehidriranje.



- 6 Kada je dehidriranje završeno, aparat će pisnuti, a na displeju kontrolne table će se pojaviti riječ **KRAJ**.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje vašeg Air Fryer

NAPOMENA: NIKADA ne uranjajte glavni aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost. **NIKADA** ne čistite glavni aparat u mašini za pranje sudova.


Aparat treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe.

- 1 Isključite aparat iz zidne utičnice prije čišćenja.
- 2 Da biste očistili glavni aparat i kontrolnu tablu, obrišite ih vlažnom krpom. Ne koristite jastučiće za ribanje.

- 3 Fioka i rešetka za hrskavost mogu se prati u mašini za pranje sudova.
- 4 Ako je na rešetki za hrskavost ili tiganju ostalo ostataka hrane, stavite ih u sudoper napunjentopлом, sapunicom i ostavite da odstoje.
- 5 Ostavite sve dijelove da se osuše na vazduhu ili ih obrišite suhom krpom nakon upotrebe.

KORISNI SAVIJETI

- 1 Za ravnomjerno pečenje provjerite jesu li sastojci raspoređeni u ravnomjernom sloju na dnu posude, bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, obavezno ih protresite na pola vremena kuhanja.
- 2 Vrijeme i temperatura kuhanja mogu se podesiti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja. Jednostavno pritisnite strelice **VRIJEME ili TEMPERATURA** (gore i dolje) za podešavanje vremena ili temperature.
- 3 Kako biste prilagodili recepte iz vaše konvencionalne pećnice, smanjite temperaturu Air Fryer-a za 10°C. Često provjeravajte hranu kako biste izbjegli prekuhavanje.
- 4 Preporučujemo 3 minute predgrijavanja. Možete koristiti ugrađeni mjerač vremena za postavljanje 3-minutnog odbrojavanja.
- 5 Povremeno, ventilator iz friteze može pomicati laganu hranu. Da biste to ublažili, pričvrstite hranu (kao što je gornja kriška kruha na sendviču) čačkalicama.
- 6 Rešetka za hrskanje podiže sastojke u zdjeli tako da zrak može cirkulirati ispod i oko njih za ravnomjerne i hrskave rezultate.
- 7 Nakon što odaberete funkciju kuhanja, možete pritisnuti tipku **START/STOP** da biste odmah započeli kuhanje. Uređaj će raditi na zadanoj temperaturi i vremenu.
- 8 Za najbolje rezultate izvadite hranu odmah nakon isteka vremena kuhanja kako biste izbjegli prekuhavanje.
- 9 Za najbolje rezultate sa svježim povrćem i krumpirom koristite najmanje 1 žlicu ulja. Po želji dodajte još ulja kako biste postigli željenu razinu hrskavosti.
- 10 Za najbolje rezultate, provjerite napredak tijekom kuhanja i izvadite hranu kada se postigne željena razina zlatne boje. Preporučamo korištenje termometra s trenutnim očitavanjem za praćenje unutarnje temperature hrane. Nakon isteka vremena kuhanja, odmah izvadite hranu kako biste izbjegli prekuhavanje.

[illegible]



VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

- **Zašto ne može da poveća temperaturu?**
Maksimalna temperatura je 240°C za **MAX CRISP**. Maksimalna temperatura je 210°C za sve ostale funkcije.
- **Kada treba da koristim Max Crisp umesto Air Fry?**
Za najbolje rezultate, koristite **MAX CRISP** kada kuhate pakovane zamrznute namirnice kao što su pomfrit ili pileći nuggeti.
- **Da li treba da odmrznem zamrznute namirnice pre kuhanja?**
To zavisi od hrane. Pratite uputstva na pakovanju.
- **Kako da pauziram odbrojavanje?**
Tajmer će se automatski pauzirati kada izvadite fioku iz aparata. Pritisak na **START/STOP** tokom kuhanja zaustaviće funkciju kuhanja i resetovaće tajmer.
- **Da li je fioka sigurna da se stavi na radnu površinu?**
Fioka će se zagrijati tijekom kuhanja. Budite oprezni pri rukovanju i postavljajte ga samo na površine otporne na toplinu.
- **Kako da znam kada da koristim rešetku za hrskavost?**
Rešetku za hrskanje koristite kada želite da vaša hrana bude hrskava. Stalak podiže hranu u ladići tako da zrak može cirkulirati ispod za ravnomjerno kuhanje.
- **Moja hrana nije bila kuhana.**
Provjerite je li ladica u potpunosti umetnuta tijekom kuhanja. Za ravnomjerno pečenje provjerite jesu li sastojci raspoređeni u ravnomjernom sloju na dnu ladice, bez preklapanja. Protresite kako biste pomiješali rastresite sastojke za ujednačenu hrskavost. Vrijeme i temperatura kuhanja mogu se podesiti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja. Jednostavno koristite strelice **TEMPERATURE** za podešavanje temperature ili strelice **TIME** za podešavanje vremena.
- **Moja hrana je prekuhana.**
Za najbolje rezultate, provjerite napredak tijekom kuhanja i izvadite hranu kada se postigne željena razina zlatne boje. Izvadite hranu odmah nakon isteka vremena kuhanja kako biste izbjegli prekuhanje.
- **Zašto se neki sastojci pomiču tijekom prženja?**
Povremeno, ventilator iz friteze može pomicati laganu hranu. Da biste to ublažili, pričvrstite hranu (kao što je gornja kriška kruha na sendviču) čačkalicama.
- **Mogu li pržiti svježije prženu hranu?**
Da, ali koristite odgovarajuću metodu prženja. Važno je hranu prvo premazati brašnom, zatim jajetom, a zatim krušnim mrvicama. Pazite da utisnete mrvice na hranu tako da se zalijepe. Labavi premaz može otpuhati snažan ventilator uređaja.
- **Aparat pišti.**
Vaša hrana je gotova.
- **Ekran je postao crn.**
Aparat je u režimu pripravnosti. Pritisnite taster za napajanje da ga ponovo uključite.
- **Na ekranu se pojavila poruka "E."**
Aparat ne funkcioniše ispravno.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC.